

ЭНЦИСИАЛИ

Нам улууһун хаһыата • 1935 сыл алтынны 5 күнүгэр төрүттэммитэ

2001 с.
Олунньу
3
күнэ
субуота
№ 13 (8856)

САХА РЕСПУБЛИКАТЫН ПРЕЗИДЕНИН ЫААҒА

А.Н. Ядревы Саха Республикатын тыа хаһаайыстыбатыгар уонна сортуопкаҥа министриг бастакы солбуйааччынан аныыр туһунан

ЯДРЕВ Александр Николаевичы Саха Республикатын тыа хаһаайыстыбатыгар уонна сортуопкаҥа министриг бастакы солбуйааччынан аныырга.

Саха Республикатын Президентэ М. Николаев 2001 сыл тохсунньу 26 күнэ, Дьоксуускай к. №1336

САХА РЕСПУБЛИКАТЫН КУЛЬТУРАТЫН

МИНИСТЕРСТВОТЫН ЫААҒА

«Саха Республикатын культуратын туйгуна» Бочуотунай Бэлиэнэн наҥараадалааһын туһунан

Саха Республикатын культуратын сайдытыгар өгөтүн иһин Нам улууһун культуратын отделын сэбиэдиссэйин Кириллин Александр Васильевичы «Саха Республикатын культуратын туйгуна» Бочуотунай Бэлиэнэн наҥараадалаһырга.

СР культуратын министриг бастакы солбуйааччы К.К. Корякин

НЭИЛИЭКТЭР ДЬАҤАЛТАЛАРЫН ОТЧУОТТАРА

«Экономической өй-санаа баһылаахтаах», —

диэтэ улуус баһылыгы дьаһалтатын баһылыга Альберт Дьяконов. Тохсунньу 30 күнүгэр кини Түбэ уонна Хатырык нэһиликтэрин дьаһалталарын отчуоттарын истигэ сырыттар.

ТҮБЭҔЭ

Отчуот сүнньүнэн чөл ологу сайыннарыыга, оҕону, ыччаты иитигэ, бюджет тэрилтэлэрин үлэлэригэр туһаайыллан ыгытылыһа. Чөл ологу таргатыыга Түбэтигэр республика тирэх нэһилик буоларын туһунан истибикит буолуо. Манна балаһан ыһын 15-16 к. «Организация работы по формированию здорового образа жизни в зоне трезвости» диэн тирэх нэһиликтэр республикатааҕы семинардара - көрсүүлэрэ ыгытылыһыта, ону таһынан араас таһымнаах быыстапкаларга түбэлэр өрүү ситиһилээхтик кытталлар. Үгүс кэрэ сибэккилэри, оҕуруот, сир астарын үүннэригэ, хомуйууга балык арааһын астааһына, уран тарбахтарга аналлан аһаҕаһылар бары түөлбөлөрүнэн барыттар. Ааспыт сыл күһүнүттэн ыла «Эдэр ыаллар түмсүүлэрэ» үлэтин саҕалаабыт. Чөл олох идеятын тула бары түмсөн үлэлииллэр. Оскуола да, оҕо саада да, кулууп да, ыччаттар да, тэрилтэлэр да бары соморго күүс буолаллар.

Түбэҕэ барыта 134 хаһаайыстыба баар. Ыалларга барыта 343 ынах, 142 сылгы, 28 сибиинньэ, 326 куурусса, 19 хара саһыл баар. Иллэрээ сыллааҕы көрдөрүүнү кытары тэннээтэххэ ынах ахсаана 25, сылгы 45, куурусса 208 төбөнүн элбээтэ, саһыл уруккутунан хаалла. 2000 сылга «Туймаада» ФАПК нөҕүө 333 куурусса, 8 т. сизмэ, 4 т. 998 киилэ комбикур көлөн 43 хаһаайыстыбага түгөтүлүбүт. Дьэ кэргэн экономикатын өйүүр туһугар 18 киһиэхэ 360 тыһ. солк. бэрилиннэ. Үбүхарчыны 6 киһи ынаҕы, 9 киһи сылгыны, атыллар, 2 киһи хотону, сайылыгы өрөмүөнүгүр, 1 киһи истэнэр туһугар ылбыттар. Бу барылиити кредит барыта анал тустаах туһаныыга барда диір нэһилик дьаһалтатын баһылыга Розалия Лукина.

Табаарынай бородууксуйаны оҕорон таһаарыыга уонна батарыыга сүрүннээн 8 хаһаайыстыба үлэлиир. Манна сүрүн кыаҕы-күүһү «Түбэ» коллективнай тэрилтэ тутан оҕорор. Ааспыт сылга сибиинньэни иитигэ республикага тирэх хаһаайыстыбанан кирибэтэ. Вэйэтэ 57 сүөһүлээх, 82 сылгылаах, 36 сибиинньэлээх. «Кытыл» производственной кооператив 38 сүөһүнү, 45 сылгыны, 3 сибиинньэни, 25 кууруссаны тутан оҕорор. Ити курдук аҕыс хаһаайыстыбага барытыгар 125 ынах о.и. 51 ынаар ынах, 143 сылгы, 11 сибиинньэ, 64 куурусса тураллар.

Дьэ бу нэһиликкэ биір ыал төһө дохуоттанарый диір буоллаха, сыһпаралар манныгы кэпсииллэр. Нэһилик ыалларын сыллааҕы дохуоттара барыта 12 мөл. 610265 солк. тэгэнээр. Ортогунан быһа холуйан биір ыал 94106 солк. дохуоту аарынар буоллар, биір киһиэхэ сылга 31449 солк. тиийэр. Нэһилик баһылыга этэринэн, хастыы эмэ сыллаах былааны оҕостуу сорууга турар.

Ааспыт сылга нэһилик дьонно 46 т. хортоуппуйу, 8 т. оҕуруот аһын хомуйдулар, 281 т. оту оттоотулар. 4 т. 800 киилэлээх отон арааһа хомулунна, 244 т. үүт ыанна, 16,5 т. эт оҕоһулунна. Ыччаттар бэйэлэрэ бааһына ылан хортоуппуй ыспыттар, үүнүү сорҕотун студенаарга,

үлэтэ суох дьонго көмө быһыытынан биэрбиттэр, атыһын УлусПО-ҕа батаран бэйэлэрин фондаларыгар 9 тыһ. солк. киллэрбиттэр. Чааһынай бас биллэргэ 23 массына, 27 мотоцикл, 21 уу мотуора, 8 тыраахтар, оҕортон 3 шасси, 7 от охсор мотоблоктар бааллар. Кытылы нэһиликэтигэр техниканан хааччыйар туһугар олохтоох дьаһалта сөптөөх үлэни-хамнаһы ыытар.

Нэһилик тас көстүүтүн тупсарар инниттэн олбуордары, уопсай дьизэлэр көрүнгүнүн тупсарыы, штакетниктааһын, суолу дэхсилээһин, аппалары толоруу уода. үлэлэр ыгытылыһыттар. 3 чааһынай дьиз уонна итиччэ баанньык, 1 дьизэ пристрой тутуллубут. Урукку маҕаһын дьизэ өрөмүөннээн биллэрин «Саҕа» диэн ааттаах сыһыналан киинигэр кубулуйан турар. Саҕа балыһа үлэҕэ кириитигэр эмиэ биір улахан субуотунньук ыгытылыһыт. Орлорбут туһугар диэбиттэр үлэҕэ көхтөөхтөрүн киһи сөҕөр.

Тарын үрээтин кэтээн көрүү ыгытылар, итиннэхэ республика комиссията иккитэ кэлэн барбыт. Үрэх ууга иккитэ өтгүнэн салгы үлэ турар. Үрүг күөл даамбатын тутууга 340 тыһ. солк. дууллар буолбут. Күөллэри байытыыга анал үлэ барыахтаах. Туох да диэтэргит, айылҕаны харыстыах тустаахпыт.

ХАТЫРЫККА

Биір онук бэрт сэргэх мунньах машина ыгытылыһа. Ол курдук түүнүн иккитэ чааска диэри утулар уубутун умнаан сэлэргэһэ оҕордубут. Улууһу биір улахан нэһилик буоларына быһыытынан эмиэ үгүс проблемалардаах. Манна салааларынан арааран иккитэ дакылаат истилиннэ. Социальной-экономическэй көрдөрүүлэри нэһилик баһылыга Егор Собакин иһитиннэрдэ, социальной эйгэ олоҕун туһунан солбуйааччы Мария Заровияева кэпсээтэ. Биір улахан мөккүөрү олохтоох СХК боппуруоһа тарта. Урукку совхоз пааидара сыһа үлэриллибиттэр диэн санаа иһилиннэ, пилорама үлэлээбэт диэн буолла, пенсионнай фондаҕа, хамнаска иэс-күүс төлөмөт диэн айдаан таҕыста, ол иһиттэр хайдарын билбэппин. Арай биір эрэ сөбүлэһиэххэ сөп курдук: инникитин итинник балаһыанньа үөскээбэтин туһугар нэһиликкэ отчуоттоохха, мунньахха санаа атастаһааха наада буолуо. Пилораманы нэһилик дьаһалтатыгар биэриэххэ диэн этии кирирдэ, ону оҕоруох иһинэ толкуйдаан, ааҕан-суоттаан көрүөххэ. Пилораманы үлэлэтии ноһооттоох да буолуон сөп. Кооператив сылга 1 мөл. 100 тыһ. солк. бородууксуйаны оҕорон таһаарар. Бааһынаҕа СХП 20 км. усталаах бүтэһи тутуугун туһунан директор Дмитрий Павлов бэйэтэ эттэ. Быһыл хаһаайыстыбалартан 260 т. үүтү тутар былааннамыттар, күн бүгүн 150 тоннага дуоҕабар түһэрибиттэр. Дьодус бөккөрүнэ 10 т. киличи астыахтаах. Бурдук ыһарга 30 гектардаах сиргэ наадыйаллар. Миэлигэни туруоран үлэлэтэр санаалаахтар. Нэһилик биір тутуу «Күндүл» бааһынай хаһаайыстыбата 35 тонна хортуппуйу батарыт. Дьиз кэргэн туруктаах буолуутугар кредит биэри боппуруоһугар эмиэ сирдээх кэпсэти буолла. Ол курдук иккитэ болдохтоох кредит бастакы төлөбүрө ыам ыйыгар төлөнүөхтэрин туһунан Егор Собакин эттэ. Ынах ыанар, а.э. бородууксуйаны биэрэр, ону таба батаран иһиэххэ

наада. Ол иһин сүөһүгэ бэриллибит кредит төлөбүрү хамнастан ылыллар. Хатырык ылаахтаах сириг аҕара модуттарга бэриллэн турар. Ону ааһан Маймаҕа олохтоох бэйэни салайыныыга барытын түмүгэр кыраныһсаны быстахтарына хатырыктар бөһүөлөк чэрчитинэн эрэ баар сири бас биллэрэр хааллар. Оттуур сир барыта былдьанар.

Максим Аммосов аатынан музейи өрөмүөннээһингэ ааспыт 1 мөл. 700 тыһ. солк. бэриллибит, халлаан сыллыдарына кулун тутарга тутуу аһаҕаһыгар кэлэҕэрэ диэтэ улуус дьаһалтатын баһылыгы 1 солбуйааччытын э.т. Альберт Ильин. Нэһиликкэ дьиз-уот бараммыта үгүстүк этилиннэ. Ити курдук олохтоохтор нэһилик тас көрүнгүнэн астыматтарын, балыһа дьизэ, оҕо саадын куукуната эргэбит, бэл диэтэр, уһун бытыктаммыт иккитэ этэ-эстээх таас тутуу суулар туруктамыт диэтиллэр. Ону сэргэ дьиз көргөн Киинин үлэтин-хамнаһын, ЖКХ, балыһа наадыйыларыгар техниканан хааччыйыы, таастааһын, хамнас, муоста тутуутун, уот тардытыы, сибээс, радио боппуруостара таарылыһылар.

САҢА ТЭТИМНЭЭХ ҮЛЭҔЭ ТУҤААҢА

Бүтүн дойдуну республика таһымыгар экономикакэй уларыта тутуу саҕа кэрдийигэр кириэрибитинэн сибээстээн туох баар тэрилтэлэригит иккитэ кыахтарыгит аналлытаахтаахпыт, бородууксуйаны оҕорон таһаарар күүстэрин чөлүгэр түһэриэхтээхпит. Маннаах бюджеттан саҕалаан кыра кумаарыга тийиэ туох баар финансовый докумуоннардыгын сааһылаахпыт, бэрээдэктигитин туох баар отчуоту сыһпаралары кыайыахпыттын наада. Учюкка турбатах сүөһүлэр бааллар, оҕор тустарынан сибидиэнньэлэри толорор туһунан улуус баһылыгы Альберт Дьяконов тоһоҕоон эттэ.

Олохтоох бэйэни салайыыга бөлэмэ суох кириэхпитинэ үп өттүгэр тиийиммэт буолуубут дьэ онно кэлиэр. Дьонун-сэргини онукка тириэрттү туһугар нэһилик иһин бородууксуйаны оҕорон таһаарыны, батарыны сүрүннээһингэ олохтоох дьаһалта сөптөөх боломуочуа бэриллээхтээх. Улууспутугар доруобуйа харыстабылыгар эбии 70-тан тахса киһини үлэҕэ ылыһытын республика минфина сарбыһаары оҕорор, ону таһаарбат инниттэн араас кэпсэтиилэр ыгытыллаллар. Үлэ суох буолларына бу дьон ханна баралларый? Былаан быһыытынан бэйыл үгүс үлэни ыгытаахтаахпыт. Үүт сортуопкатын сыаната 10 солк. тийиэ үүннэ. Онон син дохуот кэлиэх курдук. Ол да иһин улуус үрдүнэн 4000 тонна үүтү сортуопкалыахтаахпыт турар. 4000 гектардаах сиргэ бурдук ыһахтаахпыт. Республика таһымыгар үлэ ырыһыаһын тэрийии хамсааһыны өйүүр инниттэн улууска саҕа 151 үлэ мизэтиг таһаарыахтаахпыт. Итинник улахан үлэ былааннаар. Холубура, Түбэ курдук кытылы нэһиликкэ үүт сыаһын тэрийи табаарынай бородууксуйаны оҕорон таһаарардыгыт ханнык. Дьизини тутууга мастан пенблочнай матырыһаалга көһүү туһунан хатырыктар этиилэрин биір бэйэм иһитиннэригит иһитим.

Кирилл ЧЕРЕПАНОВ

БОЛБОЙУҢ! КОНКУРС!

21-с үйгэ үктэммит иккитэ тыһыынча сылы арыыбыт 2001 сылга «Энциэли» хаһыат редакцията «Сыл бастыг корреспондента» ааҕка үгэ буолбут конкурсу салгыы ыытар. Манна хаһыат общественай корреспондентара, биірдиилээн дьон олох-дьаһах ханнык баҕар салааларыгар, хайа баҕар жанрга тус бэйэлэрин суруйууларын ыытан кыттыахтарын сөп. Маннаах сааһынан, дьарыһынан, оҕорор сиригэн ханнык да хааччахтааһын оҕоһуллубат. Конкурса бөчөттөммит матырыһаал ахсаана, ис көһөһөн, суруйуу уратыта учуоттанылар.

Манн таһынан редакция 5 номинацияга эбии конкурс биллэрэр. Ол курдук:

1. Тыа сиргэ; саҕа сүүрээһингэр;
2. Дьиз кэргэн экономикакэй сайыннарыы;
3. Чөл олох иһин охсуһуу;
4. Ыччат үлэлиир, үрэнэр, сайдар;
5. Юмор уонна сатира

Темаларга ханнык баҕар жанрынан (очерк, репортаж, фоторепортаж, заметка, зарисовка, статья, фельетон, юмореска о.д.а. суруйан кыттыаххытын сөп.

Кроссвордтарга анал конкурс биллэриллэр, манна кроссворд араас көрүнгэрэ, чайворд, сканворд о.д.а.) оҕорон ыгытабыт (ыраас ватман кумаарыга туһу, биитэр тэлевай ручканын оҕоһуллар).

Конкурса редакция штатнай үлэһиттэрэ кыттыбаттар. «Сыл бастыг корреспондента» уонна 5 номинацияга конкурстар 2002 сылга тохсунньу 13 күнүгэр-Бөчөттө күнүгэр түмүктэниэхтэрэ.

«Энциэли» хаһыат редакцията

СЫЛ БАСТЫГНАРЫН ЧИЭСТЭЭНИН

Тохсунньу 30 күнүгэр «Энциэли» редакциятыгар биір үөрүүлээх түгэн - 2000 сылга хаһыакка ыгытылыһыт «Сыл бастыг корреспондента» уонна дуобат конкурстары кыайылаахтары наҥараадалааһын муньаҕа буолан ааста. Улуус араас нэһиликтэриттэн ыгырыллан кэлбит ыалдыттарбыт редакция аһаабыт бириэмийэлэрин ылыһылар.

Редактор В.Г. Касьянов кириги тыһыгар хаһыат ааҕаччыларга туһалаах, интэриһинэй буоларыгар, улууспут дьонун оҕор, санаалара, кыһаллара толору сырдаттылар. Кылааттарын иһин общественай корреспонденттарга махтанна уонна анал номинациялар кыайылаахтарыгар наҥараадалары туттарда. «Сыл бастыг корреспондента» диплом уонна үгэ буолбут бэлэҕи А.Г. Кобяков ылла. Андрей Григорьевич очерк номинациятыгар эмиэ кыайыта. Мунньахха кэлбиттэр - Аппааньтан Г. А. Марков айылҕа харыстабылын боһуруостарын, Салбагтан Ф. Д. Ушницка социальная темаҕа, 1 Хомуस्ताахан Я. П. Орлова дьиз кэргэн экономикакэй сайыннарыны, Хатырыктан В. Т. Васильев-Эрчим Баһыл тыа сиригэр саҕа сүүрээһини киллэриини, Намтан Л.М. Маркова чөл олох пропагандаҕы сырдаттыларын иһин уонна эдэр корреспондент, Модут оскуо-

латын учуутала Т. В. Сыроватская дипломнары уонна анал бэлэхтэри туттулар.

Ити кэммэ В.Г. Касьянов улуус хаһыатыгар өр кэмгэ айымньылаахтык үлэлээн, элбэх сыраларын биһиги биһиги кэлкэбиттэн туорабыт Н. М. Рыкунов уонна Т. Т. Халыев оҕо-болоругар Е. И. Рыкунова, М. К. Лазарева олохторун туһары «Энциэли» хаһыакка босхо сурутуу аһааһытын туһунан иһитиннэрдэ.

Дуобат конкурсун түмүгүн Г. К. Эверстов билиһиннэрдэ. 1 мизэтиг Намтан маастарга кандидат Г. К. Егоров, 2 мизэтиг Кебөкөтөн Р. Д. Рехлясов, Намтан П. С. Кондаков, 3 мизэтиг Модуттан И. И. Васильев, Аппааньтан Вана уонна Валера Эверстовтар ылбыттар. Үөрүүлээх быһыыга-майгыга, редакцияга кэлбит Г. К. Егоровка, 7 кылаас үөрэнээччигэ Вана, 5 кылаас үөрэнээччигэ Валера Эверстовтарга дипломнар, бэлэхтэр туттарылыһылар.

Көрсүүнү түмүгэр кэпсэтии, санаа атастаһыта буолла.

Л. НОВОРОДОВА

Хаһыаптыг ааспыт сылларга «Бастыг корреспондент» аатын ылбыт активистарын туһарынан редакция сурукка отдела бэлэмнээбит матырыһаалларын хаһыат 2-стр. ааҕын

БИҢИГИ БАСТЫҢ КОРРЕСПОНДЕННАРБЫТ



1989 — ЕФРЕМОВ Дмитрий Павлович

Кини манна Намнааҕы ГАИ-га начальнигынан үлэлиир кэмигэр быыстала суох суруйара. Ол иһин уһулуччу үтүөтүн бэлиэтээн 1989 с. аан бастаан хаһыат бастыҥ корреспонденынан ааттаммыта. Кэлин Горнай улууһугар ИДьОО начальнигынан үрдээн барбыта. Оставкаҕа тахсан да баран Саха сиринээҕи милиция ветераннарын тустарынан суруйуулар республика араас хаһыаттарыгар ситимин быспакка тахсаллар. Суруйар аата — Турантай. Билигин Горнайга суолу тутар учаастакка маастарынан үлэлиир.



1990 — КУТУКОВ Роман Петрович

Биһиги хаһыаптытын кытта өр сылларга ыкса сибээстээхтик үлэлээбитэ. Кини улууска биллэр советскай, партийнай дуоһунастарга үлэлээбит буолан советскай-партийнай тутул, улуус историятын, биллиилээх биир дойдулаахтарбыт тустарынан докумуоннарга олоһурут эттээх материаллары утумнаахтык таһаартарара. Кини 1990 сыл бастыҥ корреспонденынан ааттаныабыттан ыла бу номинацияны сыл аайы ингэрэргэ редакцияҕа быһаары ылыныллыбыта. Р.П.Кутуков 88 сааһыгар сылдьан ыалдьан өлбүтэ.



1991 — ПРОКОПЬЕВ Афанасий Игнатьевич

Афанасий Игнатьевич ити сылга биһиги хаһыаптыгыгар 20-тэн тахса араас ис хоһоонноох ыстатыйалары, информациялары, ахтыылары суруйан бэчээттэпитэ. Кини сыл саҕаланьытыгар «Совхозтары ыспакка эрэ приватизацияны ыттар сөп» диэн матырыйаалы таһаарттарбыта. Кини ити этиитэ сөптөөҕө күн бүгүн биллэн табыста. Бэйэтин кэмигэр улууска, олоххо буола турар событиелары, уларыһылары тутатына сыанабыл биэрэн, харданы онорон иһэр эриксэс идэлээҕэ. Билигин баарын биллэрэн дөрүндөрүн суруйар. Билигин 1 Хомуустаахха пенсияҕа тахсан олорор.



1992 — АБРАМОВ Василий Михайлович

Арбынча директорынан үлэлии олорон уһук нэһилиэк олоһун-дьаһаҕын, кыһалчаларын сырдатар ис хоһоонноох матырыйааллары бэчээттэтэрэ. Кини аҕыйах тылынан, кылгас информациянан баһачча суолталаах иһитиннэриини, туруорсуулары этэн таһаарар ураты дьобурдааҕа. Кэлин редакцияны кытта сөбүлэһэн Арбын Баһылай диэн псевдонимынан суруйар буолбута. Билигин Майаҕа төһө да ыалдьан олордор улууһугар Манчаары сылдыбыт сирдэринэн 10 маршруту тэрийэн бастакы холонуутун онорбут. Манчаары төрөөбүтэ 200 сыла туолуутун көрсө кини туһунан дьобус кинигэни бэлэмниир сураҕа иһиллэр.



1993 — КОКОРЕВ Григорий Софронович

Туох сонун буолбутун кэмигэр ааҕааччыларга тиздэргэ биир бастыҥ көмөлөһөөччүбүт буолар. Кини сүрүннээн «От тэрилэ уонна үлэ үөрүйэҕэ» диэн илиинэн оттоонун кистэлэннэрин, албастарын тустарынан 1993 сыллаахха хаһыаптыгыгар цикларын бэчээттэпитин иһин сыл бастыҥ корреспонденынан биллэрilibитэ. Дьининэн бу үлэтэ кинигэ буолан күнү көрбүтэ буоллар ханнык баҕарар тыа сирин ыалыгар үгүс туһаны аҕалыа этэ да ол кыайтарбата быһыылаах. Төһө да 70-тан таһыстар билигин да суруйарын тохтоппот, сибээһин быспат. Кини Хамаҕаттаҕа олорор, дьобун ыал аҕата, эһээтэ.



1994 — КОКОРЕВ Николай Иванович

Биһиги хаһыаптыт «Колхоз сирдэитэ» диэн ааттаах эрдэвиттэн 40-чэ сыл устата суруйан кэллэ. Кини олоххо баар омсолоох өрүттэри сыгытык кириитикэлиир, ахтыылары киһи умсугуян ааҕар ғына суруйар ураты дьобурдаах. Сахалык бэргэн тэнгэ-биллэри булан суруйарынан уратылаах. Николай Иванович суруйар матырыйаалларыгар табыгастаах соҕолуобагы буларынан маастар. Хаартыскаҕа түһэрэн элбэх снимоктары хаһыаптыгыгар таһаарттарбыта. Билигин да суруйарын тохтоппот. Хамаҕаттаҕа бочуоттаах сынныаланна олорор.



1995 — ЕРЕМЕЕВ Василий Лазаревич

Хаһыаптыгыгар редакторы солбуйааччынан, тыа хаһаайыстыбатын отделын сэбиэдиссэинэн өр кэмгэ үлэлээбит коллегабыт буолар. Пенсияҕа да тахсан баран суруйар идэтин бырахпат. Кини улуус ветераннарын туһунан суруйуулар үгүстэри сэнээрдэр. «Улууска дуобат сайдыыта» диэн улахан матырыйаала хаһыаптыгыгар күн сирин көрбүтэ, ааҕааччылар интэриэстэрин тарпыта. Мантыката 1999 сыллаахха кинигэ буолан тахсыбыта. Улууска ытыллар араас таһымнаах дуобат күрэхтэһилэрин хаһыакка көтүппэккэ бэчээттэтэр. Билигин кини Намна пенсияҕа олорор.



1996 — СИВЦЕВ Николай Иванович

Николай Иванович биһиги хаһыаптыгыгар суруйбут бастакы матырыйаала 1966 сыл күһүнүгэр бэчээттэммитэ. Ол кэмтэн ыла кини улуус хаһыатын кытта ыкса сибээстээхтик үлэлэһэр. Хатырык нэһилиэгин ветераннарын сэбиэтин председателэ буоларын быһыытынан нэһилиэк общественной олоһор активнайдык кыттар, араас сонуннары тутатына сырдатан иһэр бэртээхэй идэлээх. Кини информациялары таһынан очерк курдук ыарахан жанрга күүһүн холонон көрөөччү. Н.И.Сивцев Россия Журналистарын союһун чилиэнэ, Хатырыкка олорор.




1997 — УШНИЦКАЯ Рым Дмитриевич

Кини 1936 с. Бөтүгү нэһилиэгэр төрөөбүтэ. СГУ-га үөрэнэн физика учууталын идэтин ылыбыта. Эдэр сааһыгар комсомол бастакы секретарынан быыбарданан үлэлээбитэ. Лектор, пропагандист быһыытынан улууска кизниг биллэрэ. Биһиги хаһыаптыгыгар сир-майгы тематыгар сыһыаннаах, философскай ис хоһоонноох матырыйаалларын үгүстүк бэчээттэтэрэ. Бокуоньук бэйэтэ этэринэн 4 кинигэ тахсар матырыйааллары бэчээттэпит. Россия Журналистарын союһун чилиэнинэн ылыллыбыта. 1997 с. соһумардык өлөн биһиги кэккэбититтэн туораабыта.



1998 — КРИВОШАПКИН Иннокентий Захарович

«Нам» телестудия тэриллээбиттэн ыла директордыр. Биһиги улууска тележурналистика сайдыытын төрүттэспит улахан үтүөлээх. Кини бэлэмнээбит, уһулбут телеочеркалара, телеарисовкалара телевизорунан көрөөччүлөр биһирэбиллэрин ылаллар. Кини салайан ыттар «төгүрүк остуоллара» үрдүк таһымнаах буолаллар. Биһиги хаһыаптыгыгар ыстатыйалары дөрүндөрүн да буоллар бэчээттэтэр. И.З.Кривошапкин РФ Журналистарын союһун чилиэнэ, Н.Кондаков аатынан республикатааҕы бириэмийэ лауреата. Улуус мунһаҕын депутата.



1999 — КРИВОШАПКИН Георгий Ильич

Уус Алдан оройуонун хаһыаттыгар урут үлэлээн сылдыбыт. Кэлин Нам улууһун оскуолаларыгар учууталынан, директорынан өр сылларга ситиһилээхтик үлэлээбитэ. Георгий Ильич суруйар матырыйааллара докумуоннарга, архыып чаччыларыгар олоһурут буоланнар ордук ылыннарыйлаахтар. Кини биһиэхэ ыттар матырыйааллара кээмэй өттүнэн эттээх буолааччылар. Суруйбутун редакциялыр олус чэпчэки. Ол курдук хас биридди тылын, этиитин ыйааһыннаан, олохтоох миэстэтигэр туттар буоларынан уратылаах. Ити иһин кэбээстик ааһыллаллар, дөбөнүк өйдөнүллэллэр. РФ Журналистарын союһун чилиэнэ. Улуус мунһаҕын депутата. «Сир» Никольскайдааҕы музейын директора.



2000 — КОБЯКОВ Андрей Григорьевич

Ааспыт сылга биһиги хаһыаптыгыгар элбэх матырыйааллары бэчээттэттэ. «Улуу Кытай» диэн суоллааҕы очеркаларын цикла ааҕааччылар улахан биһирэбиллэрин ыллылар. Маны таһынан «Нерюнгри чоҕо» диэн матырыйаала эмиэ улахан кэрэхсэнэ. Кини төһө да эппиэттээх дьэ сырыттар быыс-арыт булан суруйар идэһэн дьарыктанара атыттарга холобур буолуон сөп. Итинни этэн эрдэхтэрэ мындыр сахалар «баардаах баатарбат» диэн. Ааспыт сылга маны таһынан Андрей Григорьевич очерка номинацияҕа кыайылааһынан тахсыбыта эмиэ кэрэхсэнэр. РФ Журналистарын союһун чилиэнэ, МУ НУ ЖКХ директора.

Бэчээккэ бэлэмнээтэ Григорий Эверстов

Программа ТВ с 5-20 по 11-ое февраля

5 февраля, понедельник

ОРТ

06.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 "Воздушные замки". Сериал
10.15 Поле чудес
11.15 "С легким паром!"
11.45 История одного шедевра
12.00 Новости
12.15 Телеканал "Добрый день"
12.55 Фильм "Белые росы"
14.25 Спасатели
15.00 Новости
15.20 Звездный час
15.45 "...До шестнадцати и старше"
16.20 Мультсериал "Все псы попадают в рай"
16.45 "Ералаш"
16.55 "Воздушные замки". Сериал
18.00 Вечерние новости (с сурдопереводом)
18.25 "Поводырь"
18.45 Жди меня
19.40 Сериал "Что сказал покойник"
20.45 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Время
21.50 Сериал "Секретные материалы"
23.30 Взгляд
00.15 "На футболе" с В.Гусевым
01.00 Ночные новости
01.25 Сериал "Человек ниоткуда"

РТР

Канал "Россия"
06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Вести
06.15, 06.30 "Доброе утро, Россия!"
06.20 Семейные новости
06.50, 08.50 Городские новости
07.30 "Бюро вопросов, бюро ответов"
07.50 "Черным по белому"
08.30 "Москва - Минск"
09.15 "Черным по белому"
09.20 "Дежурная часть"
09.35 "Телепузики"
10.00 "Бояка мухи не обидит". Мультсериал
10.05 "Мануэла". Телесериал
11.00 Вести
11.30 "Санта-Барбара". Телесериал
12.20 "Что хочет женщина"
13.00 Новая "Старая квартира"
14.00 Вести
14.30 "Селеста". Телесериал
15.20 "Луиза Фернанда". Телесериал
16.10 "Джуманджи". Мультсериал
17.00 Вести

Якутск

17.30 "Уостан т;спэт 100 ырыа"
18.25 "Сарыал"
18.45 "Акценты и мнения"
19.15 Выборы-2001
19.30 "Саха сирэ-Якутия"
19.50 Реклама
Канал "Россия"
20.00 Вести
20.30 "Мир сегодня"
20.50 "Этапом на Запад"
21.20 "Аншлаг" и К
22.30 "Простые вещи"
23.00 Вести
23.30 "Мир сегодня"
23.40 "Репортер"
23.55 "Спорт за неделю"
00.50 "Дежурная часть"
3-я программа
Канал "Россия"
17.30 Сериал "Директория смерти"
19.00 Сериал "С новым счастьем!"

6 февраля, вторник

ОРТ

06.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 "Воздушные замки". Сериал
10.15 Сериал "Что сказал покойник"
11.10 Пока все дома
11.45 История одного шедевра
12.00 Новости
12.15 Телеканал "Добрый день"
13.05 Сериал "Блеск и нищета куртизанок"
14.10 Жди меня
15.00 Новости
15.20 Царь горы
15.45 "...До шестнадцати и старше"
16.20 Мультсериал "Все псы попадают в рай"
16.45 "Ералаш"
16.55 "Воздушные замки". Сериал
18.00 Вечерние новости (с сурдопереводом)
18.15 Сериал "Все путешествия команды Кусто"
18.45 Здесь и сейчас
18.55 Как это было
19.40 Сериал "Что сказал покойник"

20.45 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Время
21.50 Детектив "Свидетельство о бедности"
23.05 Программа "Цивилизация"
23.35 История одного концерта
00.10 Комедия "Баффи"
01.00 Ночные новости

РТР

Канал "Россия"
06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Вести
06.15, 06.30 "Доброе утро, Россия!"
06.20 Семейные новости
06.50, 08.50 Городские новости
07.30 "Бюро вопросов, бюро ответов"
07.50 "Черным по белому"
08.30 Подробности
09.15 "Черным по белому"
09.20 "Дежурная часть"
09.35 "Телепузики"
10.00 "Бояка мухи не обидит". Мультсериал
10.05 "Мануэла". Телесериал
11.00 Вести
11.30 "Санта-Барбара". Телесериал
12.20 "Что хочет женщина"
13.00 Новая "Старая квартира"
14.00 Вести
14.30 "Селеста". Телесериал
15.20 "Луиза Фернанда". Телесериал
16.10 "Джуманджи". Мультсериал
17.00 Вести

Якутск

17.30 Дальний Восток
18.00 "Уостан т;спэт 100 ырыа"
18.45 "Сахам сирэ 21-с;йэ5э"
18.55 Тья сирэ
19.15 Выборы-2001
19.30 "Саха сирэ-Якутия"
19.50 Реклама
Канал "Россия"
20.00 Вести
20.30 "Мир сегодня"
20.50 Боевик "Нулевой вариант"
22.30 "Лицо кавказской национальности"
23.00 Вести
23.30 "Мир сегодня"
23.40 Мужчина и женщина
00.25 Биатлон. Чемпионат мира
01.55 "Дежурная часть"
3-я программа
Канал "Россия"
17.30 Сериал "Директория смерти"
19.00 Сериал "С новым счастьем!"

7 февраля, среда

ОРТ

06.00 Телеканал "Доброе утро".
09.00 Новости
09.15 "Воздушные замки". Сериал
10.15 Сериал "Что сказал покойник"
11.15 Сериал "Все путешествия команды Кусто"
11.45 История одного шедевра
12.00 Новости
12.15 Телеканал "Добрый день"
13.15 Сериал "Блеск и нищета куртизанок"
14.20 "Русский след в убийстве Джона Кеннеди. 1959 год"
15.00 Новости
15.20 Зов джунглей
15.45 "...До шестнадцати и старше"
16.20 Мультсериал "Все псы попадают в рай"
16.45 "Ералаш"
16.55 "Воздушные замки". Сериал
18.00 Вечерние новости (с сурдопереводом)
18.15 Сериал "Все путешествия команды Кусто"
18.45 Здесь и сейчас
18.55 Человек и закон
19.40 Сериал "Что сказал покойник"
20.45 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Время
21.50 Боевик "Как рыбка без воды"
23.25 Ночные новости
23.40 Комедия "Баффи"
00.25 Биатлон. Чемпионат мира

РТР

Канал "Россия"
06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Вести
06.15, 06.30 "Доброе утро, Россия!"
06.20 Семейные новости
06.50, 08.50 Городские новости
07.30 "Бюро вопросов, бюро ответов"
07.50 "Черным по белому"
08.30 Подробности
09.15 "Черным по белому"
09.20 "Дежурная часть"
09.35 "Телепузики"
10.00 "Бояка мухи не обидит". Мультсериал
10.05 "Мануэла". Телесериал
11.00 Вести
11.30 "Санта-Барбара".

Телесериал
12.20 "Что хочет женщина"
13.00 Новая "Старая квартира"
14.00 Вести
14.30 "Селеста". Телесериал
15.20 "Луиза Фернанда". Телесериал
16.10 "Джуманджи". Мультсериал
17.00 Вести

Якутск

17.30 "Кэм" программа
17.55 "ТВ-Спорт"
18.35 Официальный канал
19.05 Ыччат телеканала
19.20 Выборы-2001
19.30 "Саха сирэ-Якутия"
19.50 Реклама
Канал "Россия"
20.00 Вести
20.30 "Мир сегодня"
20.50 Концертная студия "Россия"
23.00 Вести
23.30 "Мир сегодня"
23.40 Мелодрама "Маленькие женщины"
01.45 "Дежурная часть"
3-я программа
Канал "Россия"
17.30 Сериал "Директория смерти"
19.00 Сериал "С новым счастьем!"

8 февраля, четверг

ОРТ

06.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 "Воздушные замки". Сериал
10.15 Сериал "Что сказал покойник"
11.15 Сериал "Все путешествия команды Кусто"
11.45 История одного шедевра
12.00 Новости
12.15 Телеканал "Добрый день"
13.15 Сериал "Блеск и нищета куртизанок"
14.20 Человек и закон
15.00 Новости
15.20 Программа "100%"
15.45 "...До шестнадцати и старше"
16.20 Мультсериал "Все псы попадают в рай"
16.45 "Ералаш"
16.55 "Воздушные замки". Сериал
18.00 Вечерние новости (с сурдопереводом)
18.15 Сериал "Все путешествия команды Кусто"
18.45 Здесь и сейчас
18.55 Программа "Процесс"
19.40 Сериал "Что сказал покойник"
20.45 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Время
21.50 Детектив "Поезд до Brooklyn"
23.35 "Жизнь замечательных людей"

РТР

Канал "Россия"
06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Вести
06.15, 06.30 "Доброе утро, Россия!"
06.20 Семейные новости
06.50, 08.50 Городские новости
07.30 "Бюро вопросов, бюро ответов"
07.50 "Черным по белому"
08.30 "Открытая таможня"
09.15 "Черным по белому"
09.20 "Дежурная часть"
09.35 "Телепузики"
10.00 "Бояка мухи не обидит". Мультсериал
10.05 "Мануэла". Телесериал
11.00 Вести
11.30 "Санта-Барбара". Телесериал
12.20 "Что хочет женщина"
13.00 Новая "Старая квартира"
14.00 Вести
14.30 "Селеста". Телесериал
15.20 "Луиза Фернанда". Телесериал
16.10 "Джуманджи". Мультсериал
17.00 Вести

Якутск

17.30 Программа передач
17.35 Встреча с депутатом Гос. Думы РФ В.Н.Басыгысовым
18.05 Молодежный Телеканал
18.20 "Экономика и жизнь"
18.40 62-я параллель
19.10 Выборы-2001
19.30 "Саха сирэ-Якутия"
19.50 Реклама
Канал "Россия"
20.00 Вести
20.30 "Мир сегодня"
20.50 Сериал "Марш Турецкого"
22.30 "Откройте, милиция!". Сериал
23.00 Вести
23.30 "Мир сегодня"
23.40 Драма "Свободная от мужчин"

01.05 "Дежурная часть"
01.15 Горячая десятка
3-я программа
Канал "Россия"
17.30 Сериал "Директория смерти"
19.00 Сериал "С новым счастьем!"

9 февраля, пятница

ОРТ

06.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 "Воздушные замки". Сериал
10.15 Сериал "Что сказал покойник"
11.15 Сериал "Все путешествия команды Кусто"
11.45 История одного шедевра
12.00 Новости
12.15 Телеканал "Добрый день"
13.20 Сериал "Блеск и нищета куртизанок"
14.25 "Смехопанорама"
15.00 Новости
15.20 Фильм "Замороженный калифорниец"
16.40 "Ералаш"
16.55 "Воздушные замки". Сериал
18.00 Вечерние новости (с сурдопереводом)
18.15 "С легким паром!"
18.45 Здесь и сейчас
19.00 Детектив "Время расплаты. Дело 1999 года"
19.30 "Ералаш"
19.40 Поле чудес
20.45 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Время
21.55 Боевик "Жажда смерти"
23.40 Триллер "Бэзил"
01.35 Ночные новости

РТР

Канал "Россия"
06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Вести
06.15, 06.30 "Доброе утро, Россия!"
06.20 Семейные новости
06.50, 08.50 Городские новости
07.30 "Бюро вопросов, бюро ответов"
07.50 "Черным по белому"
08.30 "Тысяча и один день"
09.15 "Черным по белому"
09.20 "Дежурная часть"
09.35 "Телепузики"
10.00 "Бояка мухи не обидит"
10.05 "Мануэла". Телесериал
11.00 Вести
11.30 "Санта-Барбара". Телесериал
12.20 "Что хочет женщина"
13.00 Новая "Старая квартира"
14.00 Вести
14.30 "Селеста". Телесериал
15.20 "Луиза Фернанда". Телесериал
16.10 "Джуманджи". Мультсериал
17.00 Вести

Якутск

17.30 "Добрый вечер, Якутск!"
18.05 "Геван".
18.25 Выборы-2001
18.40 "Лик".
19.15 Выборы-2001
19.30 "Саха сирэ-Якутия"
19.50 Реклама
Канал "Россия"
20.00 Вести
20.30 "Мир сегодня-1"
20.50 Фильм "Мордашка"
22.35 Фильм "Одинокая белая женщина"
00.35 Биатлон. Чемпионат мира
02.15 "Дежурная часть"
3-я программа
Канал "Россия"
17.30 Сериал "Директория смерти"
19.00 Сериал "С новым счастьем!"
19.58 Реклама

10 февраля, суббота

ОРТ

08.00 Новости
08.20 Программа "100%"
08.50 Мультсеанс
09.10 Комедия "Альф".
09.40 "Играй, гармонь любимая!"
10.10 Смак
10.30 "Смехопанорама"
11.10 Фильм "Знахарь"
13.30 Седьмое чувство
14.15 Здоровье
15.00 Новости
15.10 Сериал "Китайский городской"
16.05 "Дисней клуб": "Утиные истории"
16.40 "В поисках утраченного"
17.15 В мире животных
18.00 Вечерние новости (с сурдопереводом)
18.15 Концерт Лаймы Вайкуле
19.15 Детектив "Синица в руках"
21.00 Время

21.40 Комедия "Замужем за мафией"
23.40 Фильм "Пробуждение"
01.50 Биатлон. Чемпионат мира

РТР

Канал "Россия"
07.30 "Диалоги о рыбалке"
07.55 Мультфильмы
09.05 "История kota со всеми вытекающими последствиями". Мультфильм
09.10 "Золотой ключ"
09.30 "Телепузики"
10.00 "Доброе утро, страна!"
10.45 "Сто к одному"
11.35 Сам себе режиссер.
12.05 "Каламбур"
12.35 "Почта РТР"
13.00 "Комиссар Рекс". Телесериал
14.00 Вести
14.20 Детектив "Возвращение Святого Луки"
Якутск
16.00 Программа передач
16.05 "Я и фауна моя"
16.35 "Правовой канал"
17.00 "Сардаана"
17.45 "Семь дней столицы"
17.55 "ТВ-Спорт"
18.30 Видеозарисовка
18.35 "21-с;йэ5э - эрэллээхтик"
19.15 "Лена-ТВ"

Канал "Россия"

20.00 "Вести" в субботу
20.50 "Городок"
21.30 Комедия "Гений"
00.20 Фильм "Снежное чувство Смиллы"
3-я программа
Канал "Россия"
Международная панорама"
17.00 "Пресс-клуб"
18.00 Моя семья
19.00 Сериал "Затерянный мир"

11 февраля, воскресенье

ОРТ

07.45 Слово пастыря
08.00 Новости
08.15 Армейский магазин
08.55 "Дисней-клуб": "Аладдин"
09.20 Утренняя звезда
10.10 "Непутевые заметки"
10.30 Пока все дома
11.10 Фильм "Пчелка"
12.45 "Ералаш"
12.55 Утренняя почта
13.25 Клуб путешественников
14.05 "Эх, Семеновна!"
14.45 Сокровища Кремля
15.00 Новости
15.10 Сериал "Китайский городской"
16.05 "Дисней клуб": "Чип и Дейл"
16.35 Умницы и умники
17.00 Живая природа
18.00 Вечерние новости
18.20 "Чужая страна"
18.40 Фильм "Высота"
20.25 Новый "Ералаш"
20.35 Боевик "Максимальный риск"

РТР

22.30 Времена
23.45 Фильм "Счастливого Рождества, мистер Лоуренс!"
Канал "Россия"
07.30 "Крот и бульдозер". Мультфильм
07.35 Фильм "Новые похождения kota в сапогах"
09.00 Русское лото
09.40 "ТВ Бинго-шоу"
Якутск
10.35 Программа передач
10.40 Презентация нового альбома ансамбля скрипачей Высшей школы музыки
11.10 Видеозарисовка
11.20 Бизончик
11.50 "Ахтылбан".
Канал "Россия"
12.30 Федерация
13.10 Парламентский час
14.00 Вести
14.20 Диалоги о животных
15.20 "Вокруг света"
16.20 "Два рояля"
17.15 Сам себе режиссер
17.55 Комедия "Русский бизнес"
19.25 Боевик "Воздушный охотник"
21.10 Фильм "Часы Пандоры"
00.00 "Зеркало"
01.20 Биатлон. Чемпионат мира
3-я программа
Канал "Россия"
10.35 "Доброе утро, страна!"
11.05 "Аншлаг" и К
12.00 "Городок"

01 сэрэтэр

БАРЫТА
ҮЛЭНЭН
СИТИНИЛЛЭР

Тохсунньу 26 күнүгэр улуус дьаһалтатын актовай саалатыгар баһаарнай ох-рана үлэһиттэрэ сыл түмүктэрин дүүллэстилэр. Улуус нэһилиэнньэлээх пууннарыгар аспыт сыл устатасарэтэр-сөргүтүннэрэр үлэ, уоту утары охсуһуу туруктары туһунан Иннокентий Васильевич Колпашиников дакылааттаа, кэккэ боппууостарга эпииртээтэ. Баһаарнай инспекция начальнига Олег Петрович Винокуров тэрилтэлэргэ, олорор дьиз-уот эйгөтигэр бэрэбиэр-кэлээһиннэри сырдатан, дакылааты ситэрдэ. Оттон 64 №-дээх Хомустаахтаагы ПЧ начальнига Иван Николаевич Алексеев,


114 №-дээх Хатырыктаагы ПЧ начальнига Александр Николаевич Попов, 144 №-дээх Көбөкөнөөбү ПЧ начальнига Михаил Михайлович Ядрихинский үлэлэрин кыһалгаларын билиһиннэрдилэр. ИдьУО начальнига Петр Афанасьевич Зырянов бэйэтин этиитигэр баһаар ахсаанын кыратык да намтаты үгүс үлэнэн, түбүгүнэн сити-ниллэрин бэлиэтээтэ. Киһи бу өссө эпииртээх, киэн эйгэлээх дуоһунаска өрө таһаарыл-лыан иннинэ икки этэрээккэ начальниктаабыта. Бэйэлэрин санааларын прокурора М. И. Шапошников, УГПС бэрэстэбиитэлэ М. М. Попов, улуус баһылыга А. Н. Дьяконов эттилэр.

ИдьУО иһитиннэрэр

СЭТТЭ СЫЛГЫНЫ СИЭННЭР...

22.01.2001 с. 21 чаас 15 мүнүүтэҕэ Нам селотугар 37 саастаах граждана М.П. Оконешникова өттүгэр, 33 саастаах гражданин Г. П. Гуляев харытыгар быһаарынан баһы ылыллар. Бэрэбиэркэ ытыгылар. 26.01.2001 с. Оперативнай мероприятелиер хаамыларыгар «Нам» УПХ сылгыһыттары Н. Р. Марков уонна С. И. Яковлев Көрдүгүннээри сылгы иитэр базага 7 сылгыны өлөрбүт чахчылары чуолкайданна, бастакыта 27, иккинэ 24 саастаахтар. Холубунай дьыала көбүтүлүннэ, силиэстийэ барар. 27.01.2001 с. Тохсунньу 26 буолар түүнүгэр 1 Хомустаахха сибинньэ ферматын ысқылаатыттан хас да куул уотурба уорулуна, Бу чакчы чуолкайданна уонна буруйдаах В. К. Дмитриев тутулунна, 37 саастаах, 1 Хомустаахха олорор, холубунай дьыала көбүтүлүннэ, силиэстийэ ытыгылар. 28.01.2001 с. Нам селотугар Ф. И. Полищенко чааһынай гараһа, сабаҕалаһын быһыытынан, электропроводкалар замыканиеларыттан умайда. ОГПС-18-нан бэрэбиэркэ ытыгылар. Нэдиэлэ устатыгар график быһыытынан олоҕу хааччылар объекттар бэрэбиэркэлэннилэр. «Промкомбинат» АО газоператора И. И. Колесов тохсунньу 24 күнэ үүнэр түүнүгэр хоп курдук холуочук этэ. Кыра күлүгэниэтибэ иһин 8 киһи аҕалылына, итириктэһин иһин — 25 киһи. ОГИБДД линиятынан 22 кэһи бэлиэтэниэ, ол иһигэр 1 итирик киһиэхэ. ДНД-га ТХУ, УПС, социальная көмүскэл управлениета, суолу онорор-өрөмүөнүүр предприятие табыстылар.

ГАЗ ТУТТАРГА ҮЧҮГЭЙ, ОЛ ДА БУОЛЛАР ГАЗ КӨРҮНҮ-ИСТИИНИ ЭРЭЙЭР



Кыһыгы бириэмэҥэ нэһилиэнньэҕа үлэлиир прибордары туттуу улаатар. Манан сибэстээн гаһы туттуу быраабылалары санатабыт. 1. Газ горелката умайарын кэтээн көрүң; 2. Газ прибордара үлэлиир кэмизигер форточка аһаҕас буолуохтаах; 3. Вентиляция решеткатын сабыман; 4. Газ прибордарын ыраастык тутуң, үлэлирин бэрэбиэркэлэң; 5. Газ прибордарыгар оҕолору, гаһы туһаныы быраабылатын билбэт уонна холуочук дьону чугаһатыман; 6. Кууһунаҕа утуйуман, газ прибордарын дьизин сылгытыга туһанман; 7. Газ тахсар сири билэргэ уоту туттуман. Газ тахсыгытын билэр инниттэн газопровод холбонуллар сири мыйлааах уонна сотуллар, мыйлаа хабахтара таһыстарына, ол аата газ тахсара чуолкай; 8. Газопроводка быаны баайыман, газ плитатын үрдүгэр таһаарыамаан; 9. «Ленагаз» ХЭТ специалистара суох газ прибордарын бэйэбит өрөмүөннээмэң, турар сириттэн сыҕарытыман; 10. Сылгытар (уунан сылытар) котел уонна оһох тардылары туттуоххут иннинэ, туттан бүтөн баран кичэйиэн бэрэбиэркэлэң; 11. Гаһы туһанар чааһынай дьизэлэх уонна элбэх квартиралар дьизэр олорор дьон ыйга 2 төгүлтөн итэргэ суох дымоходтары уонна вентиляция ханаалларын хартан, мууһурууттан ыраастыахтаахтар; 12. Газ прибордара үлэлэбэттэрин газ хаһаайыстыбатын специалистара эрэ көрөн онороллор; 13. Газ прибордаах дьизэр көһөр буоллаххытына, «Ленагаз» ААО (Петр Алексеев уул., 64) дьизэр-уокка гаһы табатык туттуу техникскэй кабинетыгар булгуччу инструмент ыһахтааххыт; 14. Газ сыта таһыстарына дьизини тутта салгылатыллар, газ прибордарын араарыллар, электрической прибордар холбоммоттор, араарыллыбаттар, табах тардыллыбат, 04 телефонунан авариянай сулууспаны ыһырыллар. ОЙДӨӨН! САТААН ТУТТУБАТ БУОЛЛАХХА-ГАҕЫТУТТАР КУТТАЛЛААХ

Намнаагы «Ленагаз» участкага

ТҮЛҮК ХААРА мелодистар түмсүүлэрэ * АНДРЕЙ ТЕРЕНТЬЕВИЧ ЗАМЯТИН



1957 с. Уус-Алдан Бороноугар төрөөбүтэ. Орто оскуоланы бүтэрэн баран Намнаагы педучилищени, кэлин Хабаровскайдаагы пединститут художественной-графической факультетын бүтэрбитэ. Намнаагы комсомол райкомун тэрийэр отделын сибидиссейинэн, Намга, Мэнэ-Хаҥаласка учууталынан үлэлээбитэ. Билигин Нам телерадиокиинигэ редактордыыр. Андрей Терентьевич республикатаагы мелодистар Союзтарын чилиэнэ. Уусуран самодетельность актыыбынай кыттыылааҕа. Мелодист быһыытынан Мэнэ-Хаҥалас Төгүлүтүгэр ытыгылыбыт Саҕа ааттар ырыа конкурсуна лауреата,

Табаҕа Иннокентий Сосин «Табаҕа» диэн хоһоонулар ытыгылыбыт республиканскай ырыа конкурсуна 2 миэстэлээх дипломана, Илья Христофоров аатынан республиканскай ырыа конкурсуна кыайыылааҕа. Нам улуһун 200 сылыгар аналлаах конкурса Ю.Потапов хоһоонулар «Кыыс кэрэ-Нам сирэ» диэн ырыата 1 миэстэни ылан Гран-при хаһаайына буолбута. Ордук сөбүлээн айылҕа, төрөөбүт дойдуну туһунан ырыалары ылсан айар, инникити даҕаны ити хайысханан айар баҕалаах. Барыта 10-ча ырыалаах. Биллэр ырыалара: «Таммахтар» Т.Максимова тыл. «Сардаана» С.Капитонов тыл. «Табаҕа» И.Сосин тыл. «Уоскуйуу» С.Дадаскинов тыл. «Тангара кийиитэ» П.Максимова «Хатынгар» С.Дадаскинов тыл. «Кыыс кэрэ-Нам сирэ» Ю.Потапов «Тулук хаара» мелодистар түмсүүлэрэ


КЫЫС КЭРЭ-НАМ СИРЭ

Ю.Потапов тыл., А.Замятин мел. толкутук (вальс тиэмэлэтинэн)

Musical score for 'Kyyys Kera-Nam Sira' with lyrics in Evenki and Russian.

- 1.Эгисиллэр сүүрүктээх Элиэнэ эбэккэм Кытыгытын кэрийэ Уөскээбит кытылым Хос ырыата: Эдэр саас көчүөйэр Дьол, таптап тэнийэр Эгисилим хочото Кыыс кэрэ-Нам сирэ
2.Кубата хонкунуур Кыгалак кыгкыныыр Ньургунун нуоҕайар Сардаана тэтээр Хос ырыата
3.Аспыты анаарар Кэлэри кэрэхсир Олоҕо дьулуурдаах Сырдык кизн ыраалах

Нам улуһун байыаннай комиссариата Чечня республикатын территориятыгар бойбуой дьайыыларга кыттыыны ылбыт улууска олохтоох бары гражданныр 2001 сыл олунньу 8 күнүгэр күнүс 3 чаастан военкомат дьизитигэр кэлэлэригэр көрдөһөр. КӨННӨРҮ «Эгисили» хаһыат тохсунньу 28 күнүнээри 9№-гэр «Байыаннай сулууспаҕа күһүнү ыһыгыры түмүктэрэ» диэн ыстатыйаҕа «Хатын Арыттан төрүттээх, 1981 сыл төрүүх Афанасьев Г.Р. сулууспааттан куотунан көрдөбүлгэ сылдьар» диэн «Афанасьев Г.Р. 2000 сыл саас Дьокуускайдаагы горвоенкоматынан армияҕа ыһыгырыллан сулууспалыы сылдьар» диэн көннөрөн ааҕаргытыгар. Улуус байыаннай комиссариатын аатыттан призвывик аҕатын Афанасьев Роман Афанасьевичы бырастыы гынарыгар көрдөһөбүт. Улуус байыаннай комиссара подполковник А.Ершов



Күндү аҕабытын, эһэбитин 1 Хомустаах олохтообун Иннокентий Алексеевич ПЕТРОВУ 75 сааскын туолбукунан итиитик-истинник ис сүрэхпиттэн эбэрдалибит! Баҕарабыт чэгиэн, чэбдик доруобуйаны, күн сиригэр баар бары үчүгэи, кырдыары-ылдыары билиммэккэ өссө да уһунук, үөрэ-көтө ололоргор. Биһиги туспутугар уураабат таптальык, кыһамныын иһин бараммат барҕа махталбытын тиэрдэбит. Эбэрдэни кытта кэргэниң, кыыһың, уолуң, сиэннэриң, кийиитиң, хос сиэниң

Убаастабыллаах ВЕРА НИКИФОРОВНА! Эийиҥин олоҕун биһир кэрэ-бэлиэ күнэ кэлбитинэн, үөрүүлээх күнүгүнэн итиитик, истинник эбэрдалибит! Өр сыллаах эңкилэ уоһунэн, ыраас суобаскынан, эйгэс майгыгынан көрөр-харайар иһбэлииттэрин, биһиргэ үлэлиир дьонун махталларын, убаастабылларын ыллың. Баҕарабыт Эийэхэ өссө да биһиги ортобугар үлэлихамныы, үтүө сүбэһит буола сылдьаргар, кытаанах доруобуйаны, дьиз-кэргэнгэр дьолу-соргуну Интернет-дьиз коллектива

Коллектив, профком НСПШ №1 поздравляет Марию Алексеевну ПЕТРОВУ с 60-летним юбилеем. В этот радостный день посвящаем Вам слова любви, уважения и благодарности за Ваш неустанный труд, за добро, которому Вы несете в день ото дня своим ученикам. Желаем Вам доброго здоровья, дальнейшего творческого подъема, большого счастья.

1-Хомустаах дetsадын иитээччитин ФЕДОРОВА Розалия Егоровнаы 50 сааскын томточчу туолбут үөрүүлээх күнүгүнэн, өрөгөйдөөх үбүлүөйүгүнэн ис сүрэхпиттэн эбэрдалибит! Баҕарабын кытаанах доруобуйаны, үлэҕэр үрдүк ситиһинилэри, дьиз кэргэнгэр, тус бэйэҕэр дьолу-соргуну! 1-Хомустаахтан Е.Н.Сысолятина

Тапталаах кэргэммин, аҕабытын, эһэбитин ЭВЕРСТОВ ИВАН ИВАНОВИЧЫ олунньу 2 күнүгэр 70 сааскын туолар кэрэ-бэлиэ күнүгүнэн уонна биһиги ийбэтинэн ыл буолан бур-бур буро таһааран ыллыктаах санаагытын холбоон ололорукт 40-н сыла туолбутунан истинник ийэиң туран эбэрдалибит! Эң үтүө суобастаахтык үлэлээн «Вочуот знага» орден, «Норуот хаһаайыстыбатын үтүөлээх үлэһитэ», персональный пенсионер «Улуус ытык кырдыаҕа», «Ветеран тыла и труда» ааттары үрдүктүк тутан күн бүгүнүгэ дьылы үлэлихамсыы сылдьаргынан биһиги киэн туттабыт. Баҕарабыт күндү киһибитигэр өссө да өр сылларга сылаас таптальык уостубакка, сүрээҥи сылааһа сөбүрүйбэккэ, оҕолорун, сиэннэригэр үөрүүлэригэр уйдаран уһун үйэлэн, дьиз-кэргэнгэр, сиэннэргэр суоп дурда, халың хахха буола сырдыт. Эбэрдэни кытта кэргэниң, оҕолорун, сиэннэриң

Совет Правления и профком Намского улуспо сердечно поздравляют ХУРШУДЯН НОРИК АМБАРЦУМОВИЧА, мастера копильного цеха, с 50-летием! Желаем Вам крепкого здоровья, добра и успехов, счастья и благополучия. Совет, правление, профком Намского улуспо

Улуспо Сэбиэтэ, правлениета уонна профкома НИКИТИНА МАРИЯ ИВАНОВНАЫ үлэ-тыыл ветеранын 75 сааһын туолбут үөрүүлээх күнүнэн итиитик, истинник эбэрдалиллар. Баҕараллар киһиэхэ чэгиэн-чэбдик доруобуйаны, сир үрдүгэр баар кэрэни, уһун дьоллоох олоҕу, оҕолоругар-сиэннэригэр сүбэһит-амаһыт, ыбүбүл буоларыгар эрэнэбит. Эбэрдэни кытта Нам улустотун Сэбиэтэ, правлениета уонна профкома.

Членом общественного совета молодежи при Главе администрации улуса с 5 по 9 февраля проводится I-заседание совета. Глав администрации обеспечить явку. Рассматриваемые вопросы: -Принятие регламента, -Положения структуры, -Утверждение состава совета. Отдел по делам молодежи Администрации улуса.

Намскому училищу социальной реабилитации требуется воспитатель общежития с педагогическим образованием, со стажем работы 3 года. Желающих просим позвонить по телефону 21-5-81

Улуус дьаһалтатын дьизитигэр М.И.Лебедева киоскатыгар «Эгисили» хаһыат атыыланар. Сыаната 3 солк. Субуота күн программалаах хаһыат атыыланар.» Эгисили хаһыат редакцията.

Announcements for Anna Vasilevna, including her role as a deputy and her address in the village of Yedey.

РЕДАКТОР В.Г.КАСЬЯНОВ ОТДЕЛЛАР: информация, сурук, төрүт культура, иллюстрация уонна реклама (секретариат) — 21496; бухгалтерия — 21332; факс — 21332; «НАМ» ТРК — 21632; редакционной издательской система — 21141

Тэрийиэн таһаарааччылар: СР Правительствота, Нам улуһун дьаһалтата, редакция коллектива. Маассабай информация средстволарын туһунан РФ Сокуоннарын тутуһуну хонтуроллуур уонна регистрациалыыр РФ бэчээккэ Госкомитетын СР региональной управлениетыгар регистрациаламмыт нүмэрэ — Я 0085. Сурукка ааккытын-суолугутун, үлэһитин, дьизэбит аадырыһын чопчу ыйың. Автор этэрэ хаһыат санаатыныын мэлдьи биһир буолбат. «ЭНСИЭЛИ» - Нам улуһун хаһыата. 678380, Саха Республиката, Нам с., Октябрьскай уул. 1. E-mail: editor@namtsy.sakha.ru

Талылына уонна таңылына «Эгисили» хаһыат редакционной-издательской систематыгар. Хаһыат Дьокуускайга «Сахаполиграфиздат» НИПК бэчээттэниэ, Орджоникидзе уул. 38. Формата А3. Кээмэйэ 1,0 бөчээт. лис. Индексэ — 54889. Тираһа — 2575. Вэчээккэ илии баттанна — 12:00 ч. 2.02. 2001 Сакааһын №-рэ — 13